

МБОУ «Сэргэ-Бэсская ООШ им. М.Н. Сибирякова»

Тылы сайыннары дьарыгар технологической карта

«М» дорбоон

Иитээчи: Пестрякова Л.Н.

Категория: СЗД

2020с.

Бытыллар болох: Кыра болох

Сурун уобалас: Тылы сайыннары

Темата: «М» дорбоону чинэтэн биэри

Уобаластар: познание, коммуникация

Уорэтэр сыала: «М» дорбоонноох тыллары санарда уорэтии

Сайыннарар сыала: интириэи тардыы, толкуйдуур, санарар, истэр эйгэлэрин кэнэтии

Иитэр сыала: Бэйэ бэйэбэ истин сыбыаны иитии

Туттуллар матырыйаал: хартыыналар, оонньоурдар, араас дьуьуннээх тогуруктэр, клей, куукула, мээчик уруьуйа,

Дъарык тугула	О5о сатабыла, уоруйэби инэри (олохсугуу)	Педагог дъарыга	О5о дъарыга	Туттуллар тэриллэр
<p>Кириитэ</p> <p>1 соруудах</p>	<p>О5олор баспытааталы кытта дорооболоболлор</p>	<p>Утуо кунунэн оболоор!</p> <p>- Бугун биьихэ ыалдыттар куулэйдии кэлэн олороллор.</p> <p>- Чэ, эрэ оболоор дъарыкпытын сабалыахпыт иннинэ тылбыт былчыннарын уьугуннарыахайын эрэ.</p> <p>(тиис суунууга, тылбыт уоьээ аллараа, уна – ханас коруу, уоьу тарааьын, ат туйаьын тыаьын утуктуоххэийн эрэ).</p> <p>- Биьиги ааспыт дъарыкка «М» дорьоонноох тыллары санара уорэммиппит.</p> <p>- Оболоор, биьиги бугун ыраах эбээлээх, эьээбитигэр куулэйдии барыахпыт. Тугунан барабыт? Оптуобуьунан дуу, массыынанаан дуу? Оптуобуьунан барыаьын, элбэхпит ол иьин . Кэлэн олорун. Суоппарбыт иннигэр уруулга олорор. Эбээьэ, эьээьэ айаннаатыбыт. Эбээлээх эьээьэ араас кыылар олороллор. Таайын эрэ кимнээьин: Оболоругар уут иьэрдээри ыксаан абай иьэр. Ийээ, ийэ кэл диэтэ. Кутуйаьы аттынан аьарбат. Унуох кирэрин собулуур, дьиэни харабыллыыр.</p> <p>- Маладьыастар!</p>	<p>О5олор эппиэттэрэ</p> <p>О5олор эппиэттэрэ</p> <p>ынах ньиирэй куоска</p> <p>ыт</p>	<p>Хартыналар</p> <p>Кукла</p>

2 соруудах		<p>- Эбээлээххэ сизэн кыыстаахтар Мичийэ диэн кини эыигини кытта оонньоон бабарар. Оонньоубут да оБолоор?</p> <p>- Кини дьикти мобыооччуктээх, онтон эыиэхэ оонньоурдарын кордоруогэ, ону эыиги санаран ибин:</p> <p>Ынах – «маа – маа»</p> <p>Ньиирэй – «мээ-мээ»</p> <p>Ыт – «Ам-Ам»</p> <p>Куоска – «Мяу - мяу»</p> <p>Манна барытыгар «М» дорбоон ибиллэр.</p> <p>Физминутка</p> <p>- Чэ,эрэ оБолоор аны билигин сынньана таарыйа оонньоута оонньооххайын.</p> <p>Топай, Мишка</p> <p>Хлопай Мишка</p> <p>Раз, два, три</p> <p>Приседай со мной братишка</p> <p>Руки вверх, вперед и вниз</p> <p>Улыбайся и садись.</p>	<p>Аьа</p> <p>ОБолор эппиэттэрэ</p>	<p>Мобыооччук</p> <p>Оонньоурдар (ынах, ыт, куоска, ньиирэй)</p>
3 соруудах		<p>- Корун эрэ оБолоор, остуол анныгар туох эрэ коробката турар дии баран коруоххэийн эрэ.</p> <p>- ОБолоор, бу тугуй?</p> <p>- Хайдах быьыылааьый?</p> <p>- Хайдах дьуьуннээх дьуьуннээбий?</p> <p>- Маладьыастар.</p> <p>- Биьиги билигин кумааьылары сыьыаран мээчиктэри киэргэтиэхпит.</p>	<p>Мээчик</p> <p>Тогурук</p> <p>(кыьыл, от куох, аранас, халлаан куох)</p>	<p>коробка</p> <p>мээчик (хартыына)</p>
Тумук		<p>- Ол иннинэ тарбахтарбыт былчыннарын уьугуннарыахпыт.</p> <p>(дьиэ, куруо, остуол, олоппос,</p>		<p>араас дьуьуннээх тогуруктэр, клей</p>

		кулуус, кун, сибэки) - Оболоор, бугунну дьарыкка тугу собулээтигит? Маладыастар! Манан бугунну дьарыкпыт бутэр. Болбомтобут ийин бааыбаларын!	Оболор эппиэттэрэ	
--	--	--	-------------------	--